



Moleatsa o  
o molemo  
wa

# Buka e e senang mafoko

(go bana ba bagolwane le bagolo)

Setswana

# The Wordless Book

“A colourful Way to Share the Gospel”

The Wordless Book originally comprised only three pages – Black , Red and White . It was introduced by Charles Spurgeon in 1866 when preaching at the Metropolitan Tabernacle in London. His sermon was entitled “ *The Wordless Book* ”. Mr. Spurgeon told of an elderly pastor WHO had put three pages of these colours together, and often referred to them to remind himself of his own sinfulness (black), of Christ’s blood poured out for him (red), and of the “whiter-than-snow” purification, as granted by the Lord.


It is not known exactly when the Gold page was added, but that brought another dimension to the book. It depicted the glory of God and His heavenly home. Nine years later, D.L. Moody used the book of colours at a children’s service. An estimated 12 000 people attended to listen to his message about A book with four pages: Black, Red, White and Gold.

When Child Evangelism Fellowship (CEF) began to print the little book in 1939, they added another page of Green , to represent Christian growth.

In 1993, **AMOS** was founded by Hennie and Janetta Viljoen. **AMOS** realized the value of the Wordless Book in teaching the gospel to the illiterate. They, however, wanted it to tell the complete message of the Bible, and therefore in 1994 added the final colour of Blue to the Wordless Book, to remind us of the promised return of Christ.

It later came to light that the International Children’s Ministry Institute (ICMI) had the same vision, and had already added a blue page in 1988.

ISBN 978-1-920318-57-8  
Revised: May 2016





Die **main functions** of Amos Agrimin is:

**Education and training**

**Unity and reconciliation**

**Service and support**

Amos's **mission** is to grant every person in Africa who is part of the rural or farming community the opportunity to have a personal relationship with Jesus Christ and to live according to Biblical principles and values.



**Buka e e  
senang mafoko**  
*(go bana ba bagolwane le bagolo)*

Tswana

Copy right: © **Amos Agrimin**  
(Association incorporated under section 21)  
Company Reg No: 2001/020498/08

## Orders:

**Amos Agrimin**

PO Box 17270, Bain's vlei, 9338  
Tel: 051 451 1874 / 051 451 1981  
Fax: 051 451 1874 / 051 451 1981  
E-mail: [info@amosafrica.net](mailto:info@amosafrica.net)  
Web site: [www.amosafrica.net](http://www.amosafrica.net)

Available in  
English, Zulu, S-Sotho, Xhosa, Tswana en Portuguese  
(Will soon be available in other languages)

tshwakgafala o sa dire sepe. O tshwanetse go tlhoafala go dira go tlhokomela wena le lepa la gago. O se ke wa itunna fela, wa emela puso kgotsa batho ba bangwe go go thusa. Ka ntlha ya gore Jesu a ka nna a tla nako e ngwe le e ngwe, o tshwanetse go phela ka kutlo go Modimo. O tshwanetse go phela ka bophepa le boitshepo.

Lobaka lo lo longwe lo Jesu a iseng a tle ka lone ke gore Modimo o bopelotelele. O fa batho sebaka go sokologa. Ka jalo o go fa taelo ya gore o bolelele ba bangwe ka ga Jesu gore le bone ba dumele mo go ene.

Ao ipaakantse? Fa o ipaakantse o se ke wa tshaba go tla gape ga Jesu. O ka nna le tebelelo; go tla makatsa jaang go kopana le ene! Fa o rapela o tshwanetse go kopa ka metlha gore a tle ka pele!

### *Bala di temana tse di latelang:*

Matheo 24:14	2 Thesalonika 3:6-15
Matheo 24:36 - 25:13	1 Timotheo 6:14-16
Johane 14:1-3	2 Peto 3:1-18
1 Bakorinthe 15	1 Johane 2:28 - 3:3
2 Bathesolanika 1:5 - 2:12	Tshenolo 21 le 22



## Jesu o tla gape go tsaya bana ba gagwe

Jesu o tsogile mo lesong. O a tshela! Pele ga go tthatlogela kwa lehodimong o solofeditse barutuwa ba gagwe gorre o tla tla gape go tsaya bana ba gagwe (Johane 14:3)

Ga go ope ya o itseng gore Jesu o tla tla leng gape, mme o ka itse ka tlhonomo gore o tla tla go diragatsa ditsholofetso tsotlhe tsa gagwe. Go ka dirafala ka tshoganyetso. Go ka se ke ga nna sebaka sa go siamisa se se phoso. Go ka se ke ga nna sebaka sa gore batho ba sokologe. Bao fela ba ba ipaakantseng ba tla tsamaya le Jesu. Fa o amogetse Jesu ga go kitla go dira pharologanyo ya gore o a tshela kgotsa o setse o sule; ka gone le batho ba Modimo ba ba setseng ba sule, ba tla tsoiwa ka mabele a mesa. Le bona ba tla amogela tsotlhe tse di solofeditsweng ke Modimo.

Fa o dumela mo go Jesu o tla tla go go tsaya. Kwa legodimong ga o kitla o tlhola o leofa. Ga go ope yo o tla tlholang a swa. Bosula ba botshelo jono tse di go diragalelang gantsi, ga di kitla di tlhola di go diragalela kwa. O ka se ke wa tshwarwa ke tlala kgotsa go utlwa botlhoko kgotsa go hutsafala. O tla nna le Modimo ka metlha mmogo le bana ba Modimo. Go tla nna boitumelo jo bo gaisang. Botlhe ba tla rorisa le go obamela Modimo ka metlha.

Nakong Jesu o tla tla gape o tla tla go athola botlhe ba ba neng ba sa rate go dumela mo go ene. O tla ba kgarametsa ntle le oo ba athola ka ntlha ya go sa dumele le go leofa ga bona. Kwa moleteng ba tla boga ka bosakhutleng.

Le fa Jesu a ka tla ka nako e ngwe le e ngwe, o se ke wa

## Ketapele

O botlhokwa thata e bile o ka nna moruaboswa wa tse dintsi tse di gaisang tseo o ka di gopolang. Gape o ka rarabolelwa mathata a magolo a gago. Mo Beibeleng o ka buisa gore go kgonega jaang. Bukana e ke tlhaloso e e botlhofo ya molaetsa wa Beibele. Go go thusa go gopola molaetsa botlhofo, o tlhaloswa ka go dirisa bukana e e senang mafoko. Bukana e ke bukana e e senang mafoko gotlhelele. E tshotse fela mebala e merataro. Mmala o mongwe le o mongwe o supetsa kgang e e rileng e e leng botlhokwa thata go gaisa mo botshelong tse o tshwanetseng go di itse le go di dumela.

📁	Gauta:	Modimo ke Kgosi
📁	Maswe:	Sebe se dira botshelo ba gago maswe
📁	Bohibidu:	Madi a ga Jesu
📁	Phepafetseng:	Phepa le go tlhatswa (Setlhatswa se se melang)
📁	Botala:	Kgolo ya semoya
📁	Botala ba legodimo:	Jesu o tla gape (Legodimo le botala)

Molaetsa o ga o botlhokwa fela mo go wena, mme ke wa botlhe. Ke ka moo o tshwanetseng go o bolelela ba bangwe. Go go thusa bukana e, e fetoletswe ka dipolelo tsohle.

Fa o buisa molaetsa o mme o dumela, botshelo ba gago bo tla ntshafala gotlhelele!

AMOS



## Go Modimo o le mongwe fela wa nnete mme o a go rata

Pele go ne go se sepe; go le Modimo a le nosi. Morago a bopa tsotlhe: tsotlhe tseo o di bonang le tsotlhe tse o sa di boneng. Tsotlhe tse o ka gopolang ka tsone le tse o e seng o ke o di gopole. Tsotlhe tse o ka di utlwang, wa di kgoma, wadi utlwelela le go di nkgelela. Se se gaggamatsang go tsotlhe tse Modimo o di dirileng - ke motho. Le wena, o go dirile. Ke ka moo a bitswang Mmopi.

Modimo ga wa ka wa bopa lefatshe le tsotlhe tse di mo go tsona, mme wa di tlogela. Nyaa, o ntse o tshhegetsatsotlhe tse a di tlhotseng. O tshhegeditse dinaledi tse di kgolo mo mannong a tsona. Mme a tlhokomela gape borantweetwee le dibokana. O babalela le batho.

Ka ntlha ya fa o dirile tsotlhe ga go sepe kgotsa mongwe o a leng mogolo kgotsa botoka kgotsa botlhale a le bothata kgotsa botlhokwa go na le Ene. Modimo o o tlhodileng tsotlhe tse ke ene Modimo wa nnete a le nosi. Fa go le sengwe kgotsa mongwe yo a leng botlhokwa go ena le Modimo o, go raya gore o tswelotse go direla modimo wa seseto. Gonne go Modimo o le mongwe wa nnete. Ke ka moo o sa tshwanelang go obamela sepe sa tse Modimo o di tlhodileng le e seng bonewa kgotsa batho kgotsa mewa le baengele.

Modimo o farologana gotlhelele le tsohle tse a di bopileng. O a bona e bile o itse tsohle. Le fa o ka se mmone o teng gotlhe. Tsotlhe tse a ratang go di dira, o kadi dira. Mme go sengwe se Modimo a se kitlang a se dira - ke sebe. Modimo o boitshepe - ga a na sebe!

Se se gaggamatsang go tsohle tse ke gore Modimo o o

senang mafoko go go thusa go ba bolelela ka ga Modimo.



Le fa o le ngwana wa Modimo jaanong, e bile o tlhoa sebe, o tla leofa gape. Mme o se ke wa balaela le go nagana gore ga oa pholosiwa. Gape o se ke wa ganelela mo boleong. O ipobole dibe tsa gago. O kope Modimo go go itshwarela le go go thusa gore o se ke wa dira jalo gape.



Moya o o Boitshepo o tla go thusa go gola semoya, mme Modimo o batla gape gore bana ba Ona ba thusanye. Ka jalo o tshwanetse go batla ditsala tsa badumedi le go tsena kereke kgotsa phuthego ya ga Keresete. O se ke wa lebala gore bana botlhe ba Modimo ba tshwanetse go thusana.

O se ke wa lapa go latela tsela e ka tlhoafalo kaa gone Jesu o buile tsholofetso e e gaggamatsang. O tla e bona letlareng le le tala ya legodimo (blue).

<b>Buisa mo Beibeleng mabapi le dikgang tse di latelang:</b>		
	<b>Bala o utlwe Beibele:</b> Pesalome 119	2 Timotheo 3:15-17
	<b>Rapela:</b> Matheo 6:5-15 Bafilipe 4:6	Johane 15:7-8 Jakobe 4:1-3
	<b>Paka:</b> Matheo 28:18-20 Ditiro 1:8; 26:16-18	Johane 20:21 1 Petoro 2:9-10
	<b>Ipobole dibe:</b> Diane 28:13	1 Johane 1:5 - 2:6
	<b>O gole mmogo le badumedi:</b> Ditiro 2:37-47 Baefeso 4:1-16	1 Bakorinthe 12 Bahebera 3:12-14; 10:25



## Jaaka ngwana wa Modimo o tshwanetse go phela jaaka Jesu!

Fa o amogetse Jesu, o ngwana wa Modimo e bile o pholositswe. Mme o tshwana le setlhare se se nyenyane se se tshwanetseng go tlhoga le go tiiswa. Wena o tshwanetse go gola semoya. O tshwanetse go itse Modimo go gaisa pele le go mo utlwa go gaisa. Ka ntlha ya pholoso ya gago o tshwanetse go phela jaaka Jesu ka teboho. Buisa Bakolose 2:6-7 le 1 Johane 2:6. O ka gola semoya ka go dira tse di latelang:



**Buisa mme o utlwe Beibele.** O ithute se se kwadileng. Gopola gore Beibele e bua segolo bogolo ka ga dikgang tse di kwadileng mo Bukeng e e senang Mafoko. Sekai: fa o badile karolo ya Beibele o ipotsise gore e amana le mmala ofe wa buka e.



**Rapela Modimo.** O rile gore o ka bua le ene ka kgang e ngwe le e ngwe ka nako e ngwe le e ngwe. Fa o kopa Modimo dilo tse di ka fa thatong ya Ona, ka leina la ga Jesu, foo o solofetsa go utlwa thapelo ya gago. Mme Modimo ga a utlwe dithapelo tsa go ipatlela fela. O ithute thapelo ya Morena mo go Matheo 6:9-13.



Fa o le ngwana wa Modimo, o gopole gore Modimo o go pholositse ka sepego. O batla gore o bolelele le ba bangwe ka ga bogolo le bomolemo ba Ona. Ka se o se buang le go se dira o tshwanetse go ba supetsa gore Modimo o rata le bona, o batla go ba dira bana ba gagwe. O ka dirisa bukana e, e e

boitshepo o, o a go rata! Le fa a le mogolo moo a sa tlhokeng sepe kgotsa mongwe, o go itse ka leina la gago mme o rata go go direla molemo. Ga go tlhokege go direla lerato la Modimo ka ditlhabelo le dineo. Ga go tlhokege gore wena ka bonewa o ikgagole kgotsa go ikutlwisa botlhoko pele a ka go rata kgotsa go go thusa. O a go rata fela jaaka o ntse.

O rata go nna Modimo wa gago, mme o batla gape gore o nne ngwana wa gagwe. Go na le sengwe se se go thibelang gore o ka nna ngwana wa Modimo. Letlhare la maswe le go ruta gore ke eng.

### ***Buisa seripa se se latelang mo Beibeleng gore o tle o kgone go tlhalokganya Modimo botoka:***

Genesi 1:1 - 2:4	Jesaya 45: 20-25
Doiteronomio 6:4	Mateo 6: 24-33 le 10: 29-31
Nehemia 9:5-37	Johane 3: 16
Jobe 11:7-9	Ditiro 17: 24-31
Pesalome 139:1-18	Baroma 1:18-25 le 11:33-36
Jesaya 44: 6-26	1 Timoteo 1: 17



## O tletse boleo e bile o ka se kgone go ipholosa

Modimo o ne a sa gatelela batho bantlha, Atame le Efa ba o ba bopileng, go mo rata. O ba dirile ka mokgwa wa gore ba shwetse ka bo bone gore a ba tla o rata le go na le kutlo kgotsa nyaa. Satane o ne a ba raela, ka jalo ba ne ba shwetse go sa utlwe Modimo. Ba leofile. Jaanong motho mongwe le mongwe yo o tsetsweng o jaaka Atame le Efa - ke moleofi. Ke go raya gore, ga go tlhokege gore ba bangwe ba go rute go dira tse di sa siamang. O di dira ka bowena. Ka gonne batho botlhe ba tsetsewe e leng baleofi, ba botlhe ba dira boleo. Ga go ope yo o senang boleo. (Baroma 3:23)

Mme sebe ke eng tota? Mo Beibeleng Modimo o re bolelela sentle gore sebe ke eng. Sebe ke go tlhoka kutlo go Ona. Gape ke go sa rate Modimo le batho ba bangwe. Fa o sa rate Modimo le batho ba bangwe, o a nagana le go bua le go dira se se maswe ntlheng ya bona. O nagana ka fa o ka mo utlwisisang bothoko kgotsa go mo tseela dilo tsa gagwe. O roga batho le go bua maaka. O bolela dilo tse di maswe ka ga bone. O gana go dira mme o utswa dilo tsa ba bangwe. Fa o senya dilo tsa ba bangwe kgotsa go di tshuba, o supa ka goo gore o sa ba rate. Go senya popelo (arbortion), tlhalo, go senya basetsana le bana go bosula thata mo matlhong a Modimo. Ba ba dirang tsona tse ba supa hore ga ba rate Modimo le batho ba bangwe. Ka jalo tshole tseke sebe.

Le fa o ka se dire sepe sa tse di bosula tse di boletsweng fa, o ntse o le moleofi e bile o dira tse di sa siamang. Ka gonne fa o gana go dira se Modimo o go laetseng, o tlhoka kutlo.

batla.

Fa o amogetse Jesu, Modimo o go solofetsa mo go Johane 1:12 le 1 Johane 5:12-13 gore o ngwana wa gagwe e bile o na le botshelo jo bo sa khutleng. O ka itse ka tlhomamo gore o pholositswe - e seng ka ntlha ya fa o ikutlwa jalo, mme ka gonne Modimo o rialo. Ka gonne o amogetse Jesu jaaka Mopholosi, o aga jaanong mo pelong ya gago ka Moya o o Boitshepo. Moya o o Boitshepo o tla go naya keletso le thata ya go phela jaaka ngwana wa Modimo. O tla tlhomamisa mo go wena gore Modimo ke Rraago jaanong.

Ka ntlha ya fa Keresete a tlositse dibe tsotlhe Modimo o re: o siamisitswe. Ga a kitla a tlhola a athola dibe tsa gago. Ka jalo go tloga jaanong a tshwanetse fo mo tsholola ka tebogo le go nna le kutlo go ene.

### ***Fa o batla go ithuta go le gontse ka ga dilo tse, buisa direpana tse di latelang mo Beibeleng:***

Matheo 16:24-26	Baroma 10:9-13
Johane 6:66-69	2 Bakorinthe 5:14-21
Johane 15:18-27	Bagalata 5:13-26
Ditiro 16:30-31	Baefeso 1:1-14; 2: 1-10
Baroma 5:1-11	Baefeso 4:17 - 6:1-10
Baroma 8:1-39	1 Petoro 1:13-16





## Fa o dumela mo go Jesu, ka itse sentle gore o pholositswe

Jesu Keresete o setse a dirile tsotlhe tse di batlegang go go dira ngwana wa Modimo. Gape o batla go tlosa dibe tsotlhe tsa gago gore botshelo ba gago bo nne phepa. Fa o itse seo ga go ree gore o ngwana wa Modimo. O tshwanetse go dumela gore Jesu o go diretse tsotlhe. O tshwanetse go di amogela ka bowena. Go jaaka sejana sa dijo. Di ka se kgone go tlosa tlala ya gago fa o itse fela ka ga tsona. Gape ga go lekana go baya sejana sa dijo fa pele ga gago mo tafoleng. Nyaa, o tshwanetse go di ja pele di ka tlosa tlala ya gago. O tshwanetse go dumela gore Jesu o swetse boemong jwa gago.

Ka ntlha ya fa Jesu a swetse dibe tsa gago, o ka se amogele Jesu mme wa tswelala go dira dibe. O tshwanetse go ikemisetsa go furalela dibe tsotlhe mme wa nne le kutlo go Modimo. Fa o dira jalo go ka nna gore ditsala tsa pele di go tlogele, ka gonne o gana go tswelala pele ka ditiro tsa pele tse di maswe. Jesu o rile ba lefatshe ba tla tlhoa ba ba dumelang mo go ene, ka gonne ba tlhoile le ene Jesu. Go nna ngwana wa Modimo ka metlha, ga go bonolo. Le fa go ntse jalo o tshwanetse go ikaelela go latela Jesu, ka gonne ke ene fela yo o ka go gololang mo dibeng tsa gago le go go neela botshelo jo bo sa khutleng. O tshwanetse go dira tshwetso jaanong.

Fa o batla go amogela Jesu o ka rapela thapelo e e latelang: **"Jesu, ke ikwatlhaela ruri dibe tsa me. Ke a itse nka se kgone go ipholosa. Ke dumela gore o ntwaletse katlholo ya dibe tsame. Ntshwarele tlhe dibe tsotlhe tsa me, o ntire ngwana wa gago. Nthuse gore mo malatsing a a tlang ke dire thato ya gago fela."** O ka rapela le ka mafoko a gago fa o

O tshwanetse go dira eng? Modimo o batla gore o mo rate, le go mo utlwa le go mo obamela. O tshwanetse go rata ba bangwe jaaka o ithata. Tsotlhe tse o batlang gore atho ba go direle tsona, o tshwanetse go ba direla tsona. Fa o sa dire dilo tse Modimo o batlang gore o di dire, foo o a leofa.

Bothata ba gago bo bogolo thata. Ga se sebe se o dirang fela, mme ka ntlha ya fa o le moleofi, o ka se kgone go itira ngwana wa Modimo ka bowena. O tshwannwa gore Modimo o go athholele katlholo e e sa khutleng. Mme gape o ka se kgone go dira sepe go falola katlholo e.

Lefa go ntse jalo ke na le molaetsa o o molemo. Ka gonne Modimo o go rata thata, o dirile lenaneo le le gaggamatsang. Lenaneo le, re le ithuta mo lethlareng le le khibidu.

<b><i>Buisa seriba se se latelang. Di tla go thusa go itse gore sebe ke eng e bile se bosula jang go wena</i></b>	
Genesi 3 : 1-24	Matheo 5 : 21-22 le 27-28
Ekesodu 20 : 1-17	Matheo 7 : 12 le 22 : 34-40
1 Samuele 15 : 22-23	Johanne 16:8-9
Pesalome 51 : 7	Baroma 3 : 9-26 le 5 : 12-21
Jesaya 5 : 8-24	Baefeso 2 : 1-3
Jeremia 22 : 13-19	Jakobo 1 : 13-15
Malegai 2 : 15-16	Tshenolo 21 : 8



## Modimo o romela morwaa-ona Jesu go go pholosa

Le fa batho botlhe ba a leofa, Modimo ga oa ka wa khutla go rata batho, gonne Modimo o lerato ( 1 Johane 4 : 8-10). Mme Modimo go o lorato fela. Gape o boitshepo e bile o siame. O tlhoile sebe, ka jalo o tshwanetse go se othaya.

O tla tlhaloganya bogolo jwa lorato lwa Modimo go wena jaaka moleofi, fa o lemoga gore Modimo o dirile tshwetsho ya go rwala katlholo ya dibe tsa gago mo go ene. Go ka dira jalo Modimo o ne o tshwanetse go romela Morawaaona go tsalwa mo lefatsheng jaaka motho. Go digaretse jang? Modimo o dirile kgakgamatso. Moya o o Boitshepo o ile wa tla mo lekgarebeng le thata ya ona e dirile gore a ime. Go dirakgetse kwa ntle ga gore a kopane le monna ope. Modimo o rile gore Leina la Ngwana e nne Jesu. Ka gonne ke ene yo o tla gololang batho mo dibeng tsa bona. Ke gore Jesu ke Modimo wa nnete, mme gape ke motho wa nnete.

Jaka motho Jesu o ne a raelwa ke Satane, mme o ne a utlwelela Modimo ka metlha. Ga a ise a ke a leofe. Ke ka moo a ka rwala katlholo ya dibe tsa nna le wena. O ne a swela boemong jwa gago le jwa me mo sefapanong.

Ka ntlha ya fa e le Modimo wa nnete , o ne a tlhola loso ka go tsoga mo losong morago ga malatsi a le mararu. Ka tsogo ya gagwe o fentse Satane le mewa e e bosula yotlhe. O ne a tlile go re golola mo matleng a sebe. Malatsi a masome a mane morago ga tsogo ya gagwe o ne a tlhatlogela kwa legodimong. Malatsi a lesome morago ga moo Jesu le Rara ba romile Moya o o Boitshepo o o dirileng gore batho ba dumele gore Jesu o

swetse dibe tsa bona sefapanong.

Jesu ke ene fela Moemedi (1 Tim. 2:5)

Sebe se kgaogantse batho le Modimo. Ka ntlha ya fa Jesu a sena boleo, ke ene yo o nonofileng go ka kopanya batho le Modimko gape. O dirile jalo fa a ne a kaletse mo sefapanong fa gare ga legodimo le lefatshhe. Koo o dirile thunya fa gare ga Modimo le batho ka madi a gagwe.

Mongwe yo o dirileng boleo o tlhoka moemedi le mopholosi. Yo o ntseng jalo a ka se kgone go go thusa go kopana le Modimo. Go raya gore mmaago Jesu (Maria), le badimo ba gago, ba ka se kgone go go thusa. Le fa e ka nna moporofeti, kgotsa motsamaisi wa kereke kgotsa motho mongwe wa botlhokwa wa borapedi bo bo rileng. Ke Jesu fela yo o nonofileng go go thusa. Buisa Johane 14:6.

### ***Direpa tse di latelang di tlhalosa botshelo le tiro ya ga Jesu, mopholosi a le esi wa rona:***


Buisa efangedi ya Mareko	1 Bakorinthe 15:1-6
Luka 1:26-38 le 2:1-20	Bahebera 4:14-16
Luka 22:47 - 24:53	Bahebera 10:11-18
Johane 1:1-18; 14:6-11	1 Johane 3:4-8
Baroma 1:2-6	Tshenolo 5:8-1




## Core business of **Amos Agrimin**

We want to see the **Koningsdom of God** manifested  
in the **agricultural community** .

Therefore Amos Agrimin's core business is:



## **LIVING AND FARMING GOD'S WAY**



## Amos Agrimin

secretary@amosafrica.net

www.amosafrica.net



## Amos Agrimin Regions

For contact- and bank details, visit our website.

Amos Agrimin Cape (Western-Cape)

Amos Agrimin Central (Free State and North West)

Amos Agrimin Northern-Cape (and remaining provinces)

## Bank details:

Amos Agrimin

FNB Brandwag, 230534

Acc. 5299 000 8842

[www.amosafrica.net](http://www.amosafrica.net)